



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITI YA 12

SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)

PAMPIRI YA 1 (P1)

PUDUNGWANA 2024

TATAISO YA HO TSHWAYA

MATSHWAO: 70

Tataiso ena ya ho tshwaya e na le maqephe a 8.

TATAISO YA HO TSHWAYA TEKOKUTLWISISO

- Kaha sepheo e le ho lekola kutlwisiso ya moithuti, mopeleto o fosahetseng le diphoso tsa puo karabong di se ke tsa nkelwa matshwao ntle le ha diphoso tseo di nyotobetsa moelelo/kutlwisiso. (Diphoso di nne di bontshwe)
- Ha mohlahlobuwa a sebedisitse mantswe a tswang puong e nngwe e seng ena a hlahlojwang ho yona, mantswe ao a se natswe, hape a se ke a nkelwa matshwao ha karabo e ntse e na le moelelo o utlwahalang. Leha ho le jwalo haeba lentswe le hlahang puong e nngwe le sebedisitswe temeng ebile le hlahella e le karabo e nepahetseng le fuwe matshwao.
- Bakeng sa potso e bulehileng, mohlahlobuwa a se ke a abelwa matshwao bakeng sa karabo ya E/TJHE kapa KE A DUMELA/HA KE DUMELE. Lebaka/ tshehetso ke yona e lokelang ho abelwa matshwao.
- Ho se fanwe ka matshwao bakeng sa NNETE/MAFOSI kapa NTLHA/MOHOPOLO. Lebaka/tshehetso ke yona e lokelang ho abelwa matshwao.
- Ha karabo e hloka lentswe le le leng empa mohlahlobuwa a fane ka polelo e felletseng, a abelwe matshwao ha feela lentswe le nepahetseng le sehelletswa mola/qatsohisitswe.
- Ha potso e batla dintlha tse pedi/tharo, mohlahlobuwa yena a fane ka dintlha tse fetang tse boletsweng, ho tshwauwe tse pedi/tharo tse qalang.
- Amohela mantswe a hlahang dipuong tse sebediswang mabatoweng a fapaneng.
- Bakeng sa dipotso tse nang le kgetho, ananela tlhaku e emetseng karabo e nepahetseng kapa karabo e ngotsweng ka ho botlalo.

KAROLO YA A: TEKOKUTLWISISO**POTSO YA 1****TEMA YA A**

- 1.1 Dipapadi tse 3✓
- Bolo ya maoto
- Rakebi✓
- Krikete✓ (3)
[Tshwaya tse pedi feela]
- 1.2 Kotetswe.✓ (1)
- 1.3 Karaburetso ya pono✓
Ha monghadi Nelson Mandela a lokollwa tjhankaneng....
'... MaAforika Borwa a ile a tlamoloha diketaneng ...'✓ (2)
- 1.4 Sehlopha sa Bafana Bafana ha se so hape mohope wa lefatshe, ha sehlopha sa di-*Springbok* se se se o hapile ka makgetlo a mane.✓✓ (2)
- 1.5 B/se fumane tokoloho dipapading. ✓
Dikotloqobello di ne di se di tlositswe.✓
(Mohlalobuwa a abelwe matshwao ha feela a buile ka ntlha ya hore e ne e se e se nako ya kगतello). (2)
- 1.6 Ke mafosi hobane temeng ho bolelwa hore sehlopha sena esale se phutla ka mokotla o metsi, mme ha se so hape mohope leha o le mong wa lefatshe.

Ke nnete hobane sehlopha sa naha se ile sa re etsa matlotlo ka ho phunyeletsa mohopeng wa naha ka selemo sa 2024✓✓ (2)
[Tshwaya e le nngwe feela]
- 1.7 Ho bolela hore sehlopha sena se iponahaditse se le hlwahlwa papading ena ka ho hlola mohope wa lefatshe makgetlo a mane. ✓✓ (2)
(Mohlalobuwa a abelwe matshwao ha feela a buile ka ntlha ya hore sehlopha se ne se sebetsa hantle.)
- 1.8
 - Mopresidente Mandela o ne a apere sekipa sa sehlopha sa rugby, e leng ntho e neng e etswa ke batho ba basweu feela mehleng ya kgethollo.✓
 - Mantswe a hlahellang mola wa 19 a reng ka selemo sa 1991 kgethollo ya mmala e ne e se e ya moriting.
 - Batho ba batsho ba ile ba tlala setediamo.
 - Dihlopha di ile tsa ba le seabo ditlhodisanong tsa matjhaba.
 - Ho ne ho se ho na le moporesidente wa motho e motsho.✓
 (2)
(Tshwaya tse pedi feela)
- 1.9 Ke ho thoholetsa batho ba ikutiwe ba hlomphehile. ✓✓ (2)
(Dikarabo tse nepahetseng tsa bahlahlobuwa, tse nang le mantswe a hlalosang tlotla di ananelwe)
- 1.10 Dihlopha tse ding di beha molato ho dibapadi. ✓
Dihlopha tse ding di beha molato ho mokwetlisi. ✓ (2)

- 1.11 E, ke ntho e amohlehleng hobane seo e ne e le ho bontsha hore o kgothalletsa batho ho ba le seabo dipapading ho sa kgathalletsehe morabe.

KAPA

Ha se ntho e amohlehleng haholo matsatsing a hona jwale kaha maemo a ditjhelete a a hloabaetsa naheng ena. Ketso ena ke ho senya tjhelete ya balefi ba lekgetho. ✓✓

[Maikutlo a mohlalobuwa a ananelwe]

(2)

- 1.12
- Ho bula molomo haholo.
 - Ho tsheha.
 - Ho sebediswa ha sebuella hole. ✓
 - Ho letsa moropa/ba a bina.
 - katamelano ya batho
 - Difahleho tsa bona di kganya kgotso/di edile✓

[Tshwaya tse pedi feela. Mohlahlobuwa a abelwe matshwao ha feela a buile ka ditaba tse amanang le ho thaba]

(2)

- 1.13 Motako ke letshwao la sehlopha seo motho a se tshehetsang mme sena se bontsha ho ba motlotlo ka sehlopha seo. ✓✓

(2)

- 1.14
- Bakeng sa ho thoholetsa le ho fa dibapadi morolo le mafolofolo mme seo se nnetefatsa hore dibapadi di bapale ka sekgahla hore di etse setjhaba morolo.
 - Ke ho bontsha thabo.✓✓

[Maikutlo a mohlalobuwa a amanang le thoholetso le thabo a ananelwe. Tshwaya e le nngwe feela]

(2)

- 1.15 Temeng ya A mongodi o hlalositse hore dipapadi di kopanya merabe e fapaneng ya Afrika Borwa mme sena se totobala Temeng ya B moo re bonang ho hlalisitswe batho ba merabe e fapaneng ho tshehetsa sehlopha.✓✓

[Mohlahlobuwa a abelwe matshwao ha feela a buile ka ditaba tse amanang le botshehetsi ba sehlopha ka ditsela tse fapaneng.]

(2)

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 30

KAROLO YA B: KGUTSUFATSO**POTSO YA 2****TEMA YA C**

A tsamaye butle ho qoba ho wela dikoting ✓ mme a hlwekise difenstere tsa koloi ho ntlafatsa pono. ✓ A time mabone kahare hore batho ba se bone kahara koloi. ✓ Ha koloi e tlang ka pele e mo fahla ka mabone, a shebe mola o mosweu feela ✓ hape a bonese mabone a maholo le ho a fokotsa bohale ha koloi e nngwe e tla e mo tobile. ✓ A qobe ho ema ha a hlokomela koloi e mo setseng morao, a potlakele moo a tlo fumana thuso teng ✓ le ho qoba ho kganna a kgathetse ho phema kotsi. ✓

[Mantswe a 90]**Ka sebopeho sa dintlha**

	QOTSO		DINTLHA
1	A fokotse lebelo, e le ho qoba dikoti tse ka tseleng hore koloi e se ke ya kgetshemela kapa ho phatloha mabidi.	A	A tsamaye butle ho qoba ho wela dikoting.
2	A etse bonnete ba hore difensetere tsa koloi di hlwekile ebile di hlakile. Ha di silafetse di sitisa pono mme a ka baka kotsi.	B	A hlwekise difenstere tsa koloi ho ntlafatsa pono.
3	Mabone a ka hare a tinngwe ho etsetsa hore batho ba o setseng morao ba se ke ba bona batho ba ka hara koloi.	C	A time mabone kahare hore batho ba se bone kahara koloi.
4	Ha koloi e tlang ka pele ho yena e mo petla ka kganya, a shebe mola o mosweu o ka tseleng ho fihlela e feta. A ka nna a lahlehelwa ke taolo ya koloi ya hae ha a ka shebana le mabone ao.	D	Ha koloi e tlang ka pele e mo fahla ka mabone, a shebe mola o mosweu feela.
5	A kgantshe mabone a hae a maholo ha ho se na koloi e tlang e tobane le yena e le hore a tle a bone tsela hantle. A a fokotse kapa a a bonesetse fatshe ha koloi e nngwe e tla ho qoba diqhwebeshano.	E	A bonese mabone a maholo le ho a fokotsa bohale ha koloi e nngwe e tla e mo tobile.
6	Ha ho na le koloi e belaetsang e mo setse morao kapa e mo emisa, a se eme empa a eketse lebelo a ye sebakeng se bolokehileng jwalo ka seteisheneng sa maponesa kapa sa peterole hobane ha bo boi ha ho lluwe.	F	A qobe ho ema ha a hlokomela koloi e mo setseng morao, a potlakele moo a tlo fumana thuso teng.
7	Taba e nngwe ke hore a se kganne a kgathetse kapa a otsela hobane a ka kgaleha a bakela basebedisi ba bang ba tsela mathata.	G	A qobe ho kganna a kgathetse ho phema kotsi.
			Palo ya mantswe 90

HO TSHWAYA KGUTSUFATSO:

Ho tshwauwa ha kgutsufatso ho itshetlehile hodima ho kenyeletsa dintlha tse hlokwang ke potso.

Qotso: Polelo ha e ntse e le jwalo kaha e tswa temeng.

Polelo e fokoditsweng feela dikotwana tsa mantswe empa e ntse e na le tlhahlamano e tshwanang ya mantswe ho tswa temeng.

Ntlha: Polelo e bopilweng ka tsela e fapaneng le ya sethatho feela e ntse e arabela potso.

Polelo e nang le tlatsetso ya mantswe a mang kapa tshebediso ya mahlalosongwe feela e ntse e arabela potso.

- **Kabo ya matshwao:**
 - Matshwao a 7 bakeng sa dintlha tse 7 (ntlha e le 1 bakeng sa ntlha ya sehlooho).
 - Matshwao a 3 bakeng sa puo
 - Matshwao kaofela: 10
- **Kabo ya matshwao a puo ha bahlahlobuwa ba sebedisitse mantswe a bona:**
 - Ha dintlha tse 1–3 di nepahetse: fana ka letshwao le 1
 - Ha dintlha tse 4–5 di nepahetse: fana ka matshwao a 2
 - Ha dintlha tse 6–7 di nepahetse: fana ka matshwao a 3
- **Kabo ya matshwao a puo ha bahlahlobuwa ba sebedisitse diqotso di le jwalo:**
 - Diqotso tse 6–7: se fane ka matshwao bakeng sa puo
 - Diqotso tse 4–5: fana ka letshwao le 1 bakeng sa puo
 - Diqotso tse 2–3: fana ka matshwao a 2 bakeng sa puo

Dintlha	Tse iqapetsweng	Tse qotsitsweng di le jwalo
Matshwao a dintlha		
Matshwao a puo		
Matshwao		
Matshwao ohle		

ELA TLHOKO:

- **Palo ya mantswe:**
 - Batshwai ba lokela ho nnetefatsa palo ya mantswe a sebedisitsweng.
 - Se ke wa hula matshwao haeba bahlahlobuwa ba sa bontsha palo ya mantswe a sebedisitsweng kapa haeba palo ya mantswe a sebedisitsweng e ngotswe e fosahetse. Ha palo ya mantswe e tlotse moedi o boletsweng, bala ho fihla palong ya mantswe e behilweng, ebe o emisa moo.

Mohlala

Puo	Polelo/Polelwana			Palo ya mantswe
Sesotho	Ke	a	tsamaya	3

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 10

KAROLO YA C: DIBOPEHO LE DITLWAELO TSA TSHEBEDISO YA PUO**TATAISO YA HO TSHWAYA DIBOPEHO LE DITLWAELO TSA TSHEBEDISO YA PUO****• Mopeleto**

- Dikarabo tsa lentswe le le leng di tshwauwe di nepahetse leha mopeleto o fosahetse, ntle leha phoso eo e nyotobetsa moelelo wa lentswe leo.
- Dikarabo tse ngotsweng ka dipolelo tse felletseng, mopeleto o fosahetseng o se ke wa abelwa dintlha haeba tshebediso ya puo e le yona e hlahlojwang.
- Moo ho hlahlojwang kgutsufatso ya mantswe, karabo e be le matshwao a nepahetseng a puo.
- Dibopeho tsa dipolelo e be tse nepahetseng di be di ngolwe ka dipolelo tse felletseng ho latela ditaelo.
- Bakeng sa dipotso tse nang le kgetho, ananela tlhaku e emetseng karabo e nepahetseng kapa karabo e ngotsweng ka botlalo.

POTSO YA 3

- 3.1 Mengolo e fapaneng
Ditshwantsho. ✓
Puo e susumetsang (1)
[Tshwaya e le nngwe feela]
- 3.2 Se matlafatsa molaetsa wa papatso wa hore ha motho a reka ntlo, o fumana senotlolo sa ntlo ka potlako. ✓ ✓ (2)
[Dikarabo tsa bahlahlobuwa tse ntseng di nepahetse di abelwe matshwao]
- 3.3 Ho etsa hore moreki a bone hore ho reka ntlo eo e leng ya hae, ke ntho e etsahalang habobebe le teng ka potlako. ✓ ✓ (2)
- 3.4 E hohela bareki haholo ba kgannang makoloi/ditaaso hore di bone se bapatswang di sa tla le hole. ✓ ✓ (2)
- 3.5 Ke nomoro ya mohala/Nomoro ena ke bopaki ba hore kgwebo ena ya ho rekisa matlo e molaong/e ngodisitswe semolao. ✓ E fana ka nnetefalletso ya hore barekisi ba matlo ba na le botshepehi kaha ke moo ha ba ipate. ✓ Haeba ba sa o sebeletsa ka botshepehi, ho bonolo ho ba tlaleha molaong, mme molao o tla tseba hore o ba sale morao. ✓ (3)
(10)

POTSO YA 4

- 4.1 C/Nyehlisetso ya nama ya kgoho. ✓
Lebaka ke hore e ama nama ya kgoho feela ka lebaka la hore dikgoho tseo di a kula mme morekisi o batla ho di tlosa tseleng. ✓ (2)

- 4.2 Ke maikutlo a ho nyahama hobane o elelletswe moritaoke o etswang ke morekisi ha a rekisa kgoho ka R2 hore ha e maamong a lokileng. ✓✓ (2)
[Dikarabo tsa bahlahlobuwa tse ntseng di nepahetse di abelwe matshwao]
- 4.3 Molaetsa ke hore bareki ba elellwe ho **qhekanyetswa** ke barekisi ho reka dikgoho tseo ba tsebang hore ha di maamong a matle moo ba habileng tjhelete feela kaha dikgoho tseo di ka ba le kgahlamelo e mpe maphelong a bareki. ✓✓
 'Sesolo kgoho e le nngwe ka R2' ✓
 'Sefuba sa dikgoho'
- Molaetsa ke hore theko tse hodimo tsa dijo di etsa hore ha **hothwe sesolo se teng, bareki ba potlakele reka** ho ba sa shebe nako ya seo ba se rekang mme qetellong ba ikenye somasomaneng.
 'Mona ke ho ipitsetsa tshwene ka mora thaba'. (3)
[Tshwaya e le nngwe le qotso e dumellang le yona]
- 4.4 E, ho bohlokwa hobane e thusa bareki ho ela hloko ka maemo a renang a ditaba, e leng hore batho ba lokela ho hlokomela hore dikgoho di a kula mme ha ba ja nama ya tsona, ba ka iphumana ba kula le bona. ✓✓✓ (3)
[10]

POTSO YA 5

- 5.1 Mophula ke motjha o bontshang moo ho fetileng ntho e itseng; ✓ mothating ona ntho e fetileng ke sefefe mme sefefe seo se bakile tshenyo e kgolo kaha se nametse dibakeng tse mabapi. ✓✓ (3)
- 5.2 Ke ho totobatsa sefutho se seholo le lebelo le hodimo leo sefefe se neng se ruthutha ka lona. ✓✓ (2)
- 5.3 D/aparetswe ke metsi kahohle. ✓✓ (2)
- 5.4 Ho re hlakisetse hore sefefe ha se a ama baahi ba Gauteng kaofela empa karolwana feela ya bona. ✓✓✓ (3)
(10)

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 30
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 70